

138 <sup>s. 138</sup> <sup>(4)</sup> pp. 1-13 K34/115 M. R. Masete  
~~Mathemore, T.A.~~  
 (Sekororo's)  
 Maina. A DiTlhare. page 1-13.

Names  
and uses  
of trees

Le Di Enywa Tša Tšo-

Na. rec 21/3/49

gpp (4/6) ind  
 94

Mogo. ôna. o enywa Mago.  
 ga pe ke Me huta. e  
 Meraro ea Mego. Fela.  
 A o se ne ~~tha~~ Tlhalo ganyo.  
 o ka se ke wale Moga gore ke.  
 Me huta e mentšhi  
 Me huta e we š'e.  
 ea Mego. wa Ma Thomo ke-  
 Mego boe. wabobedithe  
 Mo Tšhetto. waboraroke  
 Mo thegolo. ôna A o swa-  
 ne le Mego e mengwe ka-  
 Di enywa Tša ôna.  
 ka gore o enywa Mago.  
 A ôna ka fa se miding. ea ôna  
 A mangwe A enywa gedimo.  
 Fela Mo tho. Mo A Fitlha-  
 go. ôna. o Thoma go-  
 lebella gedi mu le fa se  
 gore A kgethe Mago A Aratago.  
 Fela go tse fa A gedimu. A fa se A tsetse

128

K34/115

MeTsi leMabu ga PeTo.  
goTanya

---

Me nTlho leona onele.  
Di Enywa Tšā goTšā  
bathe kudu

---

Me nTlho leona.  
onele Me huta e Meraro  
ke Me nTlho MeTsi.  
ke Me galadi.  
ke Me gaakga.

Fela ka Moka Di Enywa.  
Tšā eona Di ea swana,  
ka Moka ke Tšā e Dintšho.  
Di ea lewa. MoTšo Ahwe-  
Tšā na Dintlho. A Di ja kudu.  
Di lumisa Mala.

---

MMola. gethare sewa.  
sabi Tšwago. MMola. sona  
senele MoMola kudu ga Pe.  
ka Di Enya Tšā e na.  
ga Pe Di Enywa Tšew e

DibiTšwa gore ke-  
 Dipola. baja le Tšona-  
 DiPola ADiFudiwe.  
 Kowa ge ~~Di~~ Dimo. Dirasa.  
 Fase AdithoMisa gobu-  
 Tšwa. bjale basetšana.  
 le batha n kana barwala.  
 Masaka. le Malokwa-  
 le Dirote le Dirotwana-  
 baea go tšopa dipola.  
 Fela o na. A one mehuta.  
 E Mentsi ke o otiefela.  
 A e sale o monyane.  
 Ke MMolana. A e Mentsi.  
 Ke Mebolana. goba. Mabolaane.  
 MMola o thusa batho kudu.  
 ka Tšona dipola. Motho  
 A tšopa dipola. A be a swere.  
 ke tšala. o swane tšwe.  
 gore Ahutšwetšwe ka,  
 Metsi Akgaphole ka.  
 Diatta - Ahorempa.  
 Alebo ge MMola. AFete-  
 Fela Di thero Tša MMola. Adi Mitsi-  
 we. Dieabeta ka gore ketšeditgolo.

Morula. Ona ketlhare-  
 sese golokudu. Sese tšabe-  
 gago lefaseng. laga Mametsa  
 le goratega

Morula oratega kudu. ka-  
 lebaka la go thabis'a batho.  
 Fela A o thabis'i baga Mametsa-  
 baenoosi. la setšhaba.  
 ka moka babane go le tšebē-  
 e a o na bathaba kudu.  
 Morula. o Enywa Marula.  
 bjale Athoma goraša fase,  
 ts'e e a matla. bjale ka lema  
 leba kale we banna batho-  
 ma golukis'a dinti tš'a.  
 gologo Malokwa. Agotō'pa  
 Marula. gape Abafedi-  
 tš'e gologo Malokwa-  
 Awe basadi batš'ee.  
 Malokwa ba ea Marula ng-  
 banna bas'ala gae. baduts'i-  
 bjale Abae tš'atš'i ka le-  
 tš'e fela. gotō'pa marula-



ba e a MaTš'ats', AMantsi-  
 nyana. ba kgobakanya.  
 Felô gotêe. Botlhaba Marula.  
 ka Marapô. Abits'wa go-  
 gore ke Matlhabô. bats'hele  
 metsi. ba sugakadi-  
 eaditla. gafitlhele.  
 Marula. Aebale Metsi,  
 AMantsi. ba sugelaka.  
 Teng ga Dipitš'atš'edi-  
 kgolo kudu. bjale wabela.  
 go swana le bjale.  
 mo we, ba sadi. ba motse-  
 o we. ba Rôma. Mokgekolo.  
 wa gotiea. bare Mokgekolo.  
 botš'a Banna. gore bjale-  
 Morula. o wara š'a bjale-  
 mo we ke mo ka. Mokgekolo.  
 e o we. o FiTlha pele ga  
 banna. Akwatama fase.  
 A lô š'a Are ke o kwa-  
 bana bare Morula. o wa-  
 ra š'a. ke mo ka banna ba  
 Fetola ka la gore Relebu gite-

bjale Mowe lebona—  
Basalababo Ts'a.

Mokgalabjwe eo Abafe-  
Tago. bare Rekhabasadi—  
bare Morula. owa Ras'a.

bjale Mowe Mokgalabjwe.  
leena. ofetola Kalagore.  
banna. ba go su basadi—  
Ababelabola Tabae we.

Kelebo gile bjale Tiisang—  
marapo' le Agele.

Basadi ba we Di Robe.

bjale Di Robe. Keles'akale.

Basadi ba Tōpa go Marula—  
ba Ts'hela ntshe. bjale.

Ago Fedile go Aga di Robe.  
ba sadi ba Motse ka Moka.

batōpa Marula ba Ts'hela—  
Mowe Di Robeng. bjale.

ba Tlhaba Marula ba—

Tshela kadi Pitšeng. Tše-

Di Kgolo. bjale babi Ts'a—

Ka leina la gore Mokgope

Mowe bathōma gonwa. bathabi  
le babere Kisā Masāmong—

138

K34/115

7

Ka ôna go Thus' a.  
go Tlha gola Mabeleng-  
le go dira le Tšema.  
Ka ôna se Tšhaba-  
ka Moka se Thoma.  
go n'ona Kudu. ewe ke.  
e ôna Thus' ea-  
Morula.

---

Mono Kane. le ona one-  
Le di enywa. Tše ditala.  
Adi sa Thoma go-  
enywa. Fela Adibudule-  
ke Tše Di ntsho-  
Motho. Adi ja ka Maatte  
Di lumi ša Mala

---

Di tlhara Tš'ana ga-  
ka Moka Dirata gore.  
Di Tšebe ge Maina. A-  
Tšona ka go tala  
fela Renyama Are butš'i-  
ša gababa gola. Tšedi-  
ngwe ba sa di Tšebe-  
Maina. ATš'ona-

128

K34/115

8

bjale Maina A Di Tlhare.

Arata go tlhale ša —  
Kabe n Tš'i Ke Thō Ma-  
go Tlhale ša Maina

~~Mod~~ Monetšane.

Me tto mma.

Moduba le Moduba Tšhipi —  
Moduba Tšhipi Ke o o Tile go-  
Kudu.

Mo Kgōrōpō. Ona le di —  
Enywa Tš'a gobe Fa Kudu.  
Fela di ne le Thuš'ō.

Kudu gare ga di Kgomo.  
Maba ka Amo go sene.  
bjane bja di Kgo Mo —  
di the ša. Ke Mo Kgōrōpō.

Mogala ttadi.  
Mogwa ša gwa ša.  
me tlhumi.

Modula Tšhwene.  
Mo Tšhidi Tšhwene.  
Mo Tšhidi.

Mo nadi —



138

K34/115

9

MeTho Kolo.

Merêethêema.

Mosêemane.

Methakola Tshufi.

Mosettha.

Monko Kelelo.

Moga pa.

Me Tshwiriri.

Me ttepe.

Leretše.

Mohwelere.

Me Kabi.

Radie pane.

Moso so.

Me Kgapa.

Me ne Kori-

MMo pe ona ke sethara -

sa gorata ke dinonyana,

go Nô pela Manopi Asana

MMABA. Onelethušo,

Kudu gape bathong-

Kadienywa Tsana Fela

MMaba ethoma goenywa.

Tšā ona sele Mō.

bjale Tšā tša Tšāthōma-  
gobuTš'wa le tšabula,

gobuTš'wa gaTš'ona,

Di palega ka di tšhoogong  
eaba Tšē di khubedu.

bjale Mo we ba tšankana-  
leba nnyana. ba kitimela-  
ntshe go fula di pala.

bjale Aba Fithile ga e natšš-  
Eba Mo ketē o Mo gole-

wa di paba Tšē we,  
di FUTš'we go. fela ba thōma-  
go di Tšhela MeTšing.

gore di Kōlēbe. bjale  
ba Tšēe Mara ka ba huTš'we  
Tšē. ka ona baje bahore.

Mo tšabi š'a Madi.

Mo tšere.

MMile.

Mo go Tša.

Mo go KgoMa.

Mo nē e.

138

K34/115

~~LI~~

MM o pedu.

Mo thi ba di fate.

Mphaea.

Mphata.

Merôthê.

Merôthê Mabela.

Serala ga.

Mo kata.

Kgôpha.

Theogo.

Se ga ja

Mo s'unkwana.

Mo t'ha ja.

MMe ga puia.

Mo o kg.

Mo see mane.

Mo gwagwa.

Mogw Mogwa KgwaT ha.

Seriri mo o ko.

Mo dutwaa ne.

Mo gô dire.

Mo t'shere.

Me t'hware.

138

K34/115

12

Le r ê k ô t t w a .

M o p h u r ê k u .

M e r a k a m e .

M o u m ô .

M o n g a n a e n a e n e  
l e M ê e t t w a e a d i K o b i n y a n a .

e T h u š a b a t h o . K a g o . A -  
g a . M e š a š a e a b ô n a .

A b a i l e g o t s e M a d i p h o o f o l o  
K o w a M e l a l e n g . l e M e b o t o n g

M o g o n e g o l e d i t a u .

g o r e d i s e K e t š a K g ô n a -  
g o t s e n a M o b a r o b e -

T š e g o n t s h e g o r e .

D i s e K e T š a K g ô n a -  
g o t s e n a K a M o w e .

M o š a š e n g . w a b ô n a .

T š a b a b o l a c a

M o g a l a t t a d i .

s e p h a t h w a .

M a i l a t s e p e .

M o n k o k o l o l o .

M o t š h e l a K g w a l e . —

138

K34/115

13\*

Le Fô ô Kô ri.

Le Fepa pô ô.

Mo Hhatswa.

Mogokgothwane.

Mora Kadidi.

Modumela.

Sebabane.

Molaka. Ô na Kesetlhare. SaMadi.

Motshere.

Mogwaane.

Morettwa.

Mokgoba.

Mo no Kô.

A Ke Ô na maina

Adi thare Tš'a Faseleno

la ge šu la ga Ma Metsa

ends 138